


# Dipanana tsa ga mme mogolo



- ☞ Setswana tn-na
- III 4
- ☞ Domitilla Naledi Madi
- ☞ Catherine Groenewald
- ☞ Ursula Nafula

This work is licensed under a Creative Commons  
[Attribution 3.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0).  
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>



- ☞ Domitilla Naledi Madi
- ☞ Catherine Groenewald
- ☞ Ursula Nafula

## Dipanana tsa ga mme mogolo

[globalstorybooks.net](http://globalstorybooks.net)

**Global Storybooks**





Tshimo ya ga mmemogolo e ne e le ntle tota, e tletse mabele, photso ya mabele, le makwele. Mme mo go tse tsotlhe tse di botlhokwa thata e ne e le dipanana. Le fa Mmemogolo a na le ditlogolo tse dintsi, mo sephiring ke ne ke itse gore o nthata go feta ba bangwe. O ne a tle a ntaletse nako ngwe kwa ntlong ya gagwe. Le gona o ne a mpolelala diphiri tse dinnye. Mme go ne gona le sephiri se le sengwe se o sa se abelanang le nna: kwa o budusang dipanana gona.

Morago nyana maitsiboa a o ke ile ka bidiwa ke mme le rre, le Mmemogolo. Ke ne ke itse gore ke ka ntlha ya eng. Bosigo joo fa ke ya go robala, ke ne ke itse gore ga nkitla ke tlhola ke utswa gape, e seng gotswa mo go mmemogolo, e seng gotswa go batsading ba me, le e seng gotswa go mongwe le mongwe.

ka letstasi lengwe ke ne ka bona seroto se se  
tonna se beliwe mo letstasing kwa ntle ga ntu  
ya ga memogolo. E rile ke botsa gorre se dira  
eng, karabo e le nqwe e ke e neliweng, "ke  
seroto same sa metthilo." Fa thoko ga seroto,  
gona gona le makakaba a dipanana a a  
mmalwa a Memogolo o a pitikololang nako  
le nako. Ke ne ke batla go its'e. "Makakaba a  
dira eng, Memogolo?" Go botsa nna. Karabo  
e le nqwe e ke e bonyeng ke, "ke makakaba a  
me a metthilo."

Letstasi le le latelang e ne e le letstasi la  
mmaraka. Memogolo o ilie a tsoga phakela  
thata. Gale galie o ne a tsaya dipanana tse di  
boduleng le makwle go ya go rekisa kwa  
marakeeng. Ga ke a itlhaganella go ya go mo  
etela ka letstasi leo. Mme ke ne ke sa kgone  
go mo itlhokomologa nako e leele.







Go ne go makatsa go leba Mmemogolo, dipanana, makakaba a dipanana le seroto se se tonna. Mme Mmemogolo a nthoma kwa go mme ka ntlha ya tiro. "Mmemogolo, tsweetswee, ntetlelele go leba jaaka o dira..." "O seka wa nna bodipa, ngwanyana, dira jaaka o kopiwa," o ne a gatelela. Ke ile ka taboga.

Letsatsi le le latelang, e rile fa mmemogolo a le mo tshimong a kgetla merogo, Ke ile ka nanabela mo teng mme ka okomela dipanana. Di le dintsi di ne di bodule. Ga ke a kgona go itshwara mme ka tsaya segopa sa tse nne. E rile fa ke ntse ke nanabela kwa kgorong, ka utlwa mmemogolo a gotlhola kwa ntle. Ke ile ka kgona go fitlha dipanana ka fa tlase ga mosese wa me mme ka feta fa go ene.

E rile fa ke boa, Mememogolo o ne a dutse kwa  
 ntle mme a sena seroto kgotsa dipanana.  
 „Mmemogolo, seroto se kae, dipanana tsothe  
 di kae, gape le...” Mme karabo e ke ileng ka e  
 bona e ne e le, “Di mo lefeiong la me la  
 metholio. “Go ne ga swabisa total

Lestatsi le latelang fa mememogolo a tla go  
 jela mme nala, ke ilie ka taboga thata kwa  
 ntlong ya gagwe go ya go tlhola dipanana  
 gapé. Go ne go na le segopa sa tse di  
 buduleng. Ke ilie ka tsaya e le unguwe mme ka e  
 fittha mo moseseng wa me. Morago ga ke  
 sena go khurumetsa seroto gape, Ke ilie ka ya  
 kwa morago ga ntlo mme ka bonako ka e e ja.  
 E ne e le panana e e botshe thata e ke sa  
 tsmaya ka e leka.





Morago ga malatsi a le mabedi, Mmemogolo a nthoma gore ke ye go tsaya thobane ya gagwe mo phaposing ya borobalo ya gagwe. E rile ke bula kgoro, ka kgatlhantshiwa ke monkgo wa dipanana tse di buduleng. Moteng ga phaposi e ngwe gone go na le seroto se se tonna sa metlholo. Se ne se subilwe sentle ka lepai le legologolo. Ke ile ka le tsholetsa mme ka dupelela monkgo o o monate.

Lentswe la ga Mmemogolo le ile la ntshosa fa a bitsa, "O dira eng? Itlhaganele o tlise thobane." Ke ile ka itlhaganel ka thobane ya gagwe. "O nyenyela eng?" Ga botsa Mmemogolo. Potso ya gagwe e ne ya ntlhagisa gore ke ne ke ntse ke nyenyela lefelo le ke le bonyeng la metlholo.